

Taula / Table

| | |
|---|----|
| Avertiment..... | 6 |
| N'ei pas mei temps de's carar..... | 7 |
| Ua hrèita d'analisi..... | 9 |
| L'ensenhament ne salvarà pas la lenga..... | 11 |
| Los camisòts tanpòc..... | 18 |
| Ua literatura shens hèra de legedors..... | 19 |
| L'isla numerica o lo refugi paradisiac..... | 21 |
| L'illusion catalana..... | 23 |
| Lo refugi aranés..... | 29 |
| Un jacobinisme occitanista o la reproduccion..... | 31 |
| L'occitan contra los patués?..... | 34 |
| Francés occitanizat o occitan afranchimandit?..... | 40 |
| Marina de guèrra o micrò-administracions?..... | 42 |
| Occitania, saunei frutèc o honset escur?..... | 43 |
| « Occitània tota » : de cap a un patués occitanista..... | 46 |
| En quista de l'istòria d'un país saunejat..... | 47 |
| Lenga e nacion..... | 51 |
| Lenga eretada e lenga apresada, ua oposicion qui cau saber superar... | 55 |
| De cap a ua lenga gropuscalària?..... | 57 |
| Modèstas proposicions..... | 58 |
| Ne pas aver vergonha de ço de popular..... | 58 |
| Guardar ligams dab lo monde ordinari..... | 58 |
| Emplegar ua lenga comprededera peu monde..... | 58 |
| Ua lenga de la vita vitanta meilèu qu'ua lenga administrativa | 59 |
| Húger l'occitan afranchimandit com los iberismes..... | 59 |
| Espandir e har vèler l'escriut..... | 60 |
| Arrespectar la diversitat com húger lo localisme estret..... | 61 |
| Emplegar mejans modèrnes d'espandiment de la lenga..... | 61 |
| Ua lenga tostemps desirada..... | 62 |
| Un clam, pas un auròst..... | 63 |

| | |
|--|-----|
| <i>Avertissement</i> | 66 |
| <i>Il n'est plus temps de se taire</i> | 67 |
| <i>Un déficit d'analyses</i> | 69 |
| <i>L'enseignement ne sauvera pas la langue</i> | 71 |
| <i>Les tee-shirts non plus</i> | 79 |
| <i>Une littérature en manque de lecteurs</i> | 80 |
| <i>L'île numérique ou le refuge paradisiaque</i> | 82 |
| <i>L'illusion catalane</i> | 84 |
| <i>Le refuge aranaïs</i> | 90 |
| <i>Un jacobinisme occitaniste ou la tentation de la reproduction</i> | 92 |
| <i>L'occitan contre les patois?</i> | 96 |
| <i>Français occitanisé ou occitan francisé?</i> | 102 |
| <i>Marine de guerre ou micro-administrations?</i> | 104 |
| <i>Occitanie: rêve fructueux ou impasse borgne?</i> | 106 |
| <i>« Occitània tota » : vers un patois occitaniste</i> | 109 |
| <i>À la recherche de l'histoire d'un pays rêvé</i> | 110 |
| <i>Langue et nation</i> | 114 |
| <i>Langue héritée et langue apprise, une opposition qu'il faut savoir dépasser</i> | 118 |
| <i>Vers une langue groupusculaire?</i> | 120 |
| <i>Modestes propositions</i> | 122 |
| <i>Ne pas avoir honte de ce qui est populaire</i> | 122 |
| <i>Conserver des liens avec les gens ordinaires</i> | 122 |
| <i>Employer une langue compréhensible par tous</i> | 122 |
| <i>Une langue de la vie quotidienne plutôt qu'une langue administrative</i> | 123 |
| <i>Éviter l'occitan francisé comme les ibérismes</i> | 123 |
| <i>Diffuser et mettre en valeur l'écrit</i> | 124 |
| <i>Respecter la diversité et fuir tout localisme étriqué</i> | 125 |
| <i>Employer des moyens modernes de diffusion de la langue</i> | 125 |
| <i>Une langue toujours désirée</i> | 127 |
| <i>Un cri, tout le contraire d'un chant funèbre</i> | 128 |